

Komunalno DOO Kolašin

Broj:3811-91/3

Mjesto i datum: Kolašin, 11.03.2025. godine

Na osnovu člana 141 stav 2 u vezi člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23 i 11/23), Direktor "Komunalno" DOO Kolašin, u postupku odlučivanja o ponudama podnesenim po tenderskoj dokumentaciji 35/2 (13/2025) od 04.02.2025.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U otvorenom postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 35/2 (13/2025) od 04.02.2025.godine za nabavku mini utovarivača :

- Ponuda ponuđača D.O.O. "KORKOVADO" Krnješevci je ispravna i najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE

Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	DOO "Komunalno" Kolašin
Ovlašćeno lice naručioca	Dušan Simović, Direktor "Komunalno" DOO
Kontakt osoba	Tatjana Grujić
Adresa	Mirka Vešovića
Grad	Kolašin
Poštanski broj	81210
Identifikacioni broj	02788730

Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	35/2 (13/2025) od 04.02.2025.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Roba

Opis predmeta nabavke	Nabavka mini utovarivača
Šifra postupka	86277
CPV šifra	43260000 – Mehaničke kašike, bageri i utovarivači, te mašine za rudarstvo
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke po partijama	51.300,00 EUR, bez PDV-a

Podaci o podnesenim i otvorenim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge "Korkovado" DOO Krnješevci	122387	19.02.2025.god. 17:11 sati	50.700,00 EUR-a, bez PDV-a

Otvaranje ponuda izvršio je ESJN dana 20.02.2025. godine, u 10:00 sati, o čemu je automatski kreiran Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 3811-35/4 od 20.02.2025 godine. Putem pošte pristigla je original garancija ponude zavedene pod brojem 3811-35/4 od 17.02.2025.godine u 09:30 sati za "Korkovado" DOO Krnješevci.

U skladu sa članom 134 st. 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: ZJN) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke u sastavu: Bojana Mrdak, predsjednica Komisije, Tamara Šuković, član Komisije i Tatjana Grujić, član Komisije (u daljem tekstu: Komisija), izvršila je pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, broj 3811-91 od 10.03.2025. godine, sa predlogom odluke, u kojem je navedeno sljedeće:

Podaci o ispravnim ponudama

Pregled i ocjena ispravnosti ponude ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci

Ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci podnio je samostalnu ponudu bez podugovarača.

Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sljedeći način:

1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija je utvrdila da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci uz ponudu dostavio:

- izjavu privrednog subjekta;

- garancije ponude broj: 105-0600000013407-70 od 10.02.2025. godine, izdatu od AIK banka Beograd ;
- određene dokaze za dokazivanje ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručne i tehničke sposobnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude:

Tenderskom dokumentacijom pregleda postupka #86277 je pod tačkom 4. uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđeno: „Ponuđač je dužan da, uz ponudu, dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i najmanje 8 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1. odustane od ponude u roku važenja ponude;
2. odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci.

U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN uz ponudu dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno na arhivi naručioca ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, na adresu: - Komunalno Kolašin DOO, Mirka Vešovića bb, 81210 Kolašin.

U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude, u pisanom obliku, dostavlja se u zatvorenoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije 35/2 od 04.02.2025.godine, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda"..

U skladu sa članom 134 stav 2 tač. 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sljedeće:

Ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci je uz ponudu dostavio garancije ponude broj: 105-0600000013407-70 od 10.02.2025. godine, izdatu od AIK Banka Beograd , na iznos od 1.026,00 EUR-a, što iznosi 2% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa početkom roka važenja 10.02.2025. godine i istekom roka važenja 13.06.2025.godine. Garancija ponude izdata je u elektronskom obliku putem ESJN.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u svemu u skladu sa zahtjevima iz tačke 4. (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske dokumentacije pregleda postupka #86277.

3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: "Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

U skladu sa članom 134 stav 2 tač. 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta ponuđača "Korkovado" Krnješevci i utvrdila sljedeće:

3.1. Izjava privrednog subjekta ponuđača "Korkovado" d.o.o. Krnješevci

- Izjava je sačinjena u elektronskom obliku na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 055/23 i 083/23)), i potpisana elektronskim potpisom ovlašćenog lica,

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sljedeći podaci: naziv naručioca: Komunalno Kolašin DOO; šifra postupka: #86277, vrsta predmeta javne nabavke: roba; opis predmeta javne nabavke: Nabavka mini utovarivača. Ponuda se podnosi za predmet nabavke : u cjelini.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave koje je sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta (u daljem tekstu: Uputstvo za popunjavanje izjave).

- U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u predviđenim rubrikama, upisani su sljedeći podaci: naziv: "Korkovado" DOO ; poreski identifikacioni broj: 103703555; ovlašćeno lice privrednog subjekta: Dejan Stanojković ; poštanska adresa: Druga industrijska 8 22314 Krnješevci –Stara Pazova; kontakt osoba: Marta Vojvodić; telefon: +38163687195 ;email adresa: marta.vojvodic@korkovado.rs ; internet adresa (web adresa): www.korkovado.rs.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

- U Izjavi u poglavlju II, u dijelu (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU U SLUČAJU REZERVISANE NABAVKE) na pitanje : „da li je javna nabavka rezervisana? „ naveden je odgovor „Ne“, dok su ostale rubrike nepopunjene.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da javna nabavka nije rezervisana i naveden odgovor, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

- U Izjavi u poglavlju II, u dijelu (NAČIN PODNOŠENJA PONUDE), na pitanje : „podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“, naveden je odgovor „Da“, na pitanje: „podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?“, naveden je odgovor „Ne“, zatim na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“, naveden je odgovor „Ne“, na pitanje „da li je privredni subjekat podugovarač u postupku javne nabavke?“ nije naveden odgovor, ni Da ni Ne, što je u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave, te na pitanje: „Koristi li privredni subjekat sposobnost drugih subjekata ?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču/podugovaračima i da neće koristiti sposobnost drugog subjekta, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

- U Izjavi, u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOVI U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta osuđen pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN“, naveden je odgovor „Ne“, dok su ostale rubrike nepopunjene.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" d.o.o Krnješevci u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da ispunjava uslov da on i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

- U Izjavi, u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje: „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“, naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je izmirio sve svoje dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

- U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?, naveden je odgovor „Ne“ na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: „Da li je privredni subjekat, odnosno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da nije vršio neprimjeren uticaj u smisu člana 38 ZJN i da na njegovoj strani ne postoje sukoba interesa 41 i 42 ZJN, te da je izjavu u ovom dijelu sačinio u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

- U Izjavi, u poglavlju V POSEBNI OSNOVI ZA ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE, na pitanje: „Da li je privredni subjekat u nekoj od sljedećih situacija:..., nije naveden odgovor, ni Da ni Ne, što je u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave, kojim je predviđeno da se ovaj dio izjave ne popunjava, ako

Tenderskom dokumentacijom nijesu predviđeni posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke.

U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, na pitanje: „1) Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“, naveden je odgovor „Da“, te u odnosu na zahtjev: „Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi: [Naziv dokaza: Izvod o registraciji Privrednog subjekta broj 500000232924574 od 06.02.2025. godine. Naziv izdavaoca: Agencija za privredne registre, te navedena web-adresa: www.apr.rs].

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač „Korkovado“ DOO Krnješevci u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da ispunjava uslov da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata, te da je naveo naziv dokaza i izdavaoca dokaza o izvršenom upisu, kao i web-adresa na kojoj je dostupan ovaj dokaz, pa je izjavu u ovom dijelu sačinio u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U istom dijelu Izjave, na pitanje: „2) Da li privredni subjekat posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom nije naveden odgovor, ni Da ni Ne, što je u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST, u odnosu na uslov: „1) Da li u referentnom periodu privredni subjekat ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke?“, u skladu sa zakonom nije naveden odgovor, ni Da ni Ne, što je u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U istom dijelu Izjave na pitanje: „2) Da li privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora? Naveden je odgovor „Da“ te u odnosu na zahtjev: „Ako je odgovor da, navesti stručne i kadrovske kapacitete: Igor Maksimović i Marko Marić su serviseri koji su zaposleni na neodređeno u firmi „Korkovado“ DOO i posjeduju sertifikat o završenom stručnom usavršavanju od proizvođača SUNWARD.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač „Korkovado“ DOO Krnješevci u Izjavi uslovi sposobnosti privrednog društva jasno naveo da ispunjava uslov, te da je naveo stručne i kadrovske kapacitete, pa je izjavu u ovom dijelu sačinio u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

3) Da li privredni subjekat posjeduje mehanizaciju, tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora koji su traženi tenderskom dokumentacijom? ; 4) Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom?; 5) Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine koji je tražen tenderskom dokumentacijom?;, nije naveden odgovor, ni Da ni Ne, što je u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač „Korkovado“ DOO Krnješevci da je izjavu u ovom dijelu sačinio u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

- U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač „Korkovado“ DOO Krnješevci je garantovao da su prethodno navedeni podaci tačni, istiniti i provjerljivi, te da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u Izjavi.

Na osnovu svega naprijed navedenog, Komisija nalazi da Izjava privrednog subjekta ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom, u dijelu Pregled postupka #86277, utvrđena je Tehnička specifikacija predmeta nabavke koja sadrži 1 stavku, te po svakoj stavci utvrđen opis i bitne karakteristike dijela predmeta nabavke, jedinica mjere i količina, dok je pod tačkom 12. dato uputstvo za sačinjavanje ponude kojim je predviđeno je: "Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude".

U odnosu na tehničku specifikaciju predmeta nabavke ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci je dao Finansijski dio ponude, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 50.700,00 EUR-a, bez uračunatog PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 51.300,00 EUR-a, bez uračunatog PDV-a.

Finansijski dio ponude dat je po_1 stavci iz tehničke specifikacije, sa opisom i bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenim količinama predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere.

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene i ukupne cijene ponude, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da isti ne sadrži računsku grešku.

Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Shodno navedenom, Komisija nalazi da je finansijski dio ponude ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci, sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

5. Ocjena ispravnosti ponude u dijelu ispunjenosti uslova i zahtjeva u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora o javnoj nabavci, a koji su predviđeni tačkom 4 (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) i tačkom 6 (Tehničke specifikacije predmeta nabavke) tenderske dokumentacije pregleda postupka #86277.

5.1. Tenderskom dokumentacijom je predviđen sljedeći uslov:

„Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor/napomena", naveo: Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tačke 4. (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske

dokumentacije pregleda postupka #86277, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije.

5.2. Tenderskom dokumentacijom je predviđen sljedeći uslov:

„Rok isporuke mini utovarivača je do 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor/napomena“, naveo: „Rok isporuke mini utovarivača je 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač „Korkovado“ DOO Krnješevci ponudio rok isporuke robe u skladu sa zahtjevom iz tačke 4 (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske dokumentacije pregleda postupka #86277 te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije.

5.3. Tenderskom dokumentacijom je predviđen sljedeći uslov:

Mjesto izvršenje ugovora je u Kolašinu, parking plato DOO Komunalno Kolašin-ul.Junaka Mojковаčke bitke-Kolašin.. “.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici “odgovor/napomena”, naveo: Kolašinu, parking plato DOO Komunalno Kolašin-ul.Junaka Mojковаčke bitke-Kolašin.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema mašine I uredno dostavljene fakture.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač je u ponudi u rubrici “odgovor/napomena”, naveo : Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema mašine I uredno dostavljene fakture.

Način plaćanja je virmanski, na žiro račun izabranog ponuđača. Žiro račun: _____ .Banka: _____ (ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa I banke).

U odnosu na ovaj uslov ponuđač je u ponudi u rubrici “odgovor/napomena”, naveo: 57A: Account with institution : AIKBR22 AIK BANKA AD Beograd Bulevar Mihaila Pupina 115D 11070 Novi Beograd Republika Srbija 59: Beneficiary customer: RS35105051012000565782 Korkovado DOO Druga industrijska 8 Krnješevci Republika Srbija.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač „Korkovado“ DOO Krnješevci ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tačke 4 (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske dokumentacije pregleda postupka #86277 te, da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije.

5.4. Tenderskom dokumentacijom je predviđen sljedeći uslov:

“Garantni rok minimum od 12 mjeseci , a maksimalno ponuđeni garantni rok od 12 mjeseci”.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici “odgovor/napomena”, naveo: Garantni rok od 12 mjeseci.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač „Korkovado“ DOO Krnješevci ponudio uslove isporuke u skladu sa zahtjevom iz tačke 4 (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske dokumentacije pregleda postupka #86277 te, da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije.

5.5. Tenderskom dokumentacijom je predviđen sljedeći uslov:

“Kontrolu ispravnosti utovarivača prilikom prijema, vrše odgovorna lica naručioca (komisija) za čije potrebe se vrši nabavka utovarivača prije potpisivanja zapisnika o primopredaji na mjestu izvršenja ugovora.”.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici “odgovor/napomena”, naveo:

Kontrolu ispravnosti utovarivača prilikom prijema, vršiće odgovorna lica naručioca (komisija) za čije potrebe se vrši nabavka utovarivača prije potpisivanja zapisnika o primopredaji na mjestu izvršenja ugovora.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač “Korkovado” DOO Krnješevci ponudio kontrolu ispravnosti vozila u skladu sa zahtjevom iz tačke 4 (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske dokumentacije pregleda postupka #86277 te, da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije.

5.6. Tenderskom dokumentacijom je predviđen sljedeći uslov:

“Uslovi za primopredaju: Predmetna mašina se isporučuje u ispravnom stanju spremno za upotrebu. Potpisivanjem zapisnika o prijemu mašine, nakon provjere koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponudjača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja ponudjača da je mašina spremna za primopredaju. Smatra se da je isporuka izvršena nakon potpisivanja Zapisnika o prijemu kompletne mašine, čemu će prethoditi eventualno otklanjanje nedostataka i konstantacija o ispravnosti mašine data od strane Komisije”.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici “odgovor/napomena”, naveo:

Privredni subjekat prihvata uslove za primopredaju.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač “Korkovado” DOO Krnješevci ponudio uslove za primopredaju u skladu sa zahtjevom iz tačke 4 (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske dokumentacije pregleda postupka #86277 te, da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije.

5.7. Tenderskom dokumentacijom je predviđen sljedeći uslov:

U svrhu dokazivanja ispunjenosti zahtijevanih tehničkih karakteristika ponuđači u ponudi dostavljaju –Potvrdu proizvođača mašine da ponuđena mašina ispunjava zahtijevane tehničke karakteristike. Potvrda mora sadržati navod da tehničke karakteristike mašine koju ponuđač nudi u predmetnom postupku javne nabavke ispunjava zahtijevane karakteristike. Potvrda se izdaje na memorandum proizvođača mašine.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici “odgovor/napomena”, naveo:

Privredni subjekat posjeduje Potvrdu proizvođača mašineda ponuđena mašina ispunjava zahtijevane tehničke karakteristike.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač “Korkovado” DOO Krnješevci ponudio uslove za primopredaju u skladu sa zahtjevom iz tačke 4 (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske

dokumentacije pregleda postupka #86277 te, da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije.

5.8. Tenderskom dokumentacijom je predviđen sljedeći uslov:

U koliko je dokumentacija na stranom jeziku dostavlja se I prevod na crnogorskom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ovjerena od strane sudskog prevodioca.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor/napomena", naveo:

Uz ponudu Privredni subjekat dostavlja prevod ovjeren od strane sudskog prevodioca.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci ponudio uslove za primopredaju u skladu sa zahtjevom iz tačke 4 (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske dokumentacije pregleda postupka #86277 te, da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije.

5.9. Tenderskom dokumentacijom je predviđen sljedeći uslov:

"Ovlašćenje ili potvrda proizvođača mašine ili njegovog ovlašćenog predstavnika na teritoriji Crne Gore ponuđaču da u postupku predmetne javne nabavke može nuditi istu.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor/napomena", naveo:

Privredni subjekat posjeduje ovlašćenje proizvođača mašine da na teritoriji Crne Gore u postupku predmetne javne nabavke može nuditi istu.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci ponudio Ovlašćenje proizvođača robe u skladu sa zahtjevom iz tačke 4 (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske dokumentacije pregleda postupka #86277 te, da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije.

5.10. Tenderskom dokumentacijom je predviđen sljedeći uslov:

Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti:-Ovlašćenje izdato od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika ili distributera da može servisirati utovarivače na teritoriji Crne Gore. U koliko ponuđač dostavi ovlašćenje izato od strane ovlašćenog zastupnika ili distributera, potrebno je da dostavi I dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača da može servisirati utovarivače na teritoriji Crne Gore. U autorizaciji odnosno ovlašćenju mora da se navede da se isto odnosi na predmetnu javnu nabavku broj 35/2 od 04.02.2025.god, U koliko je ponuđač proizvođač predmetne robe, potrebno je dostaviti samo dokaz o servisiranju utovarivača za teritoriju Crne Gore.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici "odgovor/napomena", naveo: Privredni subjekat posjeduje Ovlašćenje izdato od strane proizvođača da može servisirati predmetno dobro na teritoriji Crne Gore.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci ponudio Ovlašćenje izdato od strane proizvođača u skladu sa zahtjevom iz tačke 4 (uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke) tenderske dokumentacije pregleda postupka #86277 te, da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa uputstvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije.

6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 4. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke - Tenderske dokumentacije predviđeni su sljedeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

1. ako je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2. ako postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3. ako ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4. ako ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5. ako nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6. ako postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7. ako nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8. ako postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Takođe, odredbom članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta).“

U ovom zapisniku, u dijelu koji se odnosi na pregled i ocjenu ponude, pod tačkom 2. utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je pod tačkom 3. utvrđeno nepostojanje osnova za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova uslova za učešće u postupku javne nabavke, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručne i tehničke sposobnosti predviđene Tenderskom dokumentacijom, kao u pogledu nepostojanja neprimjerenog uticaja iz člana 38 stav 2 ZJN i sukoba interesa iz čl. 41 i 42 ZJN.

Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ponuđača “Korkovado” DOO Krnješevci nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, tako da ne postoji razlog za isključenje ovog ponuđača iz postupka po osnovu stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN.

Završna ocjena ponude ponuđača “Korkovado” DOO Krnješevci Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača “Korkovado” DOO Krnješevci ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

VREDNOVANJE PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ ☐ odnos cijene i kvaliteta, i to:

podkriterijum cijena 90 bodova;

podkriterijum kvalitet 10 bodova, od čega:

- parametar garantni rok 10 bodova,

Vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta vršiće se primjenom relativnog metoda, na sljedeći način:

1. Vrednovanje ponuda po potkriterijumu cijena:

Vrednovanje ponuda po podkriterijumu cijena vršiće se na način što ponuda sa najnižom ponuđenom cijenom dobija maksimalan broj bodova (90) predviđen za ovaj podkriterijum, a ostale ponude dobijaju broj bodova po formuli:

$$C = C1 / C2 \times 90.$$

Gdje je:

C- broj dodijeljenih bodova za ponuđenu ukupnu cijenu,

C1-najniža ukupna ponuđena cijena,

C2	-ponuđena	ukupna	cijena.
----	-----------	--------	---------

2. Vrednovanje ponuda po potkriterijumu kvalitet vrši se u odnosu na predviđene parameter, na sljedeći način:

2.1. Po parametru garantni rok, maksimalan broj predviđenih bodova (10) dobija ponuda u kojoj je ponuđen najduži garantni rok na kompletni mini utovarivač , a ostalim ponudama se dodjeljuje broj bodova po sljedećoj formuli:

$$GR = PGR / NPGR \times 10$$

Gdje je:

GR - broj bodova za ponuđeni garantni rok,

PGR- ponudeni garantni rok za mini utovarivač

NPGR - najduži ponuđeni garantni rok za mini utovarivač.

Za vrednovanje ponuda uzimaće se minimum ponuđeni garantni rok od 12 mjeseca a maksimalno ponuđeni garantni rok od 12 mjeseci.

Za ponuđeni minimalni garantni rok od 12 mjeseca dodjeljuje se 0 (nula) bodova.

Nakon izvršenog vrednovanja ponuda po predviđenim podkriterijumima i parametrima, utvrđuje se ukupan broj bodova za svaku ispravnu ponudu na način što se sabira broj bodova dodijeljen po podkriterijumu cijena i broj bodova dodijeljen po parametrima podkriterijuma kvalitete.

3. Utvrđivanje broja bodova po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta:

Nakon izvršenog vrednovanja ponuda po predviđenim podkriterijumima i parametrima, utvrđuje se ukupan broj bodova za svaku ispravnu ponudu na način što se sabira broj bodova dodijeljen po podkriterijumu cijena i broj bodova dodijeljen po parametrima podkriterijuma kvalitet”.

Budući da je u konkretnom postupku utvrđeno da je ispravna ponuda ponuđača “Korkovado” DOO Krnješevci, te je ova ponuda vrednovana po naprijed navedenoj metodologiji.

Svaki član Komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje obje ponude po utvrđenoj metodologiji.

Na osnovu izvještaja automatskog generisanog zapisnika o vrednovanju ponuda svih članova Komisije utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupni broj bodova, i to:

1) Po parametru cijena:

-Ponuda ponuđača “Korkovado” DOO Krnješevci, za ponuđenu cijenu u iznosu od 50.700,00 EUR-a, bez PDV-a, dodijeljeno je 90,00 bodova.

2) Po parametru garantni rok potkriterijuma kvalitet:

-Ponuda ponuđača “Korkovado” DOO Krnješevci, za ponuđeni garantni rok , dodijeljeno je 0,00 bodova.

Shodno navedenom, po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta:

-Ponudi ponuđača “Korkovado” DOO Krnješevci, dodijeljeno je 90,00 bodova.

PROVJERA PODATAKA U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA PONUĐAČA PONUĐAČA “KORKOVADO” DOO KRNJEŠEVCI ČIJA JE PONUDA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA

U skladu sa članom 135a ZJN, Komisija je pristupila provjeri podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača “Korkovado” DOO Krnješevci, na sljedeći način:

Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da ponuđač i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, aktom broj 3811-62 od 24.02.2025. godine, zatražila od DOO “Korkovado” dokaze iz kaznene evidencije za “Korkovado” DOO Krnješevci i njegovog izvršnog direktora Dejana Stanojkovića, JMB ***.

Povodom ovog zahtjeva Komisije, Ponuđač DOO “Korkovado” je dana 10.03.2025. godine dostavilo preko ESJN uvjerenje broj: KU broj 6/2025 od 19.02.2025 godine navedeno da za pravno lice “Korkovado” DOO Krnješevci u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica i original uvjerenje broj: ENG 18465390 od 28.02.2025. godine u kojem je navedeno da za Dejana Stanojkovića, JMB ***, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

Na osnovu navedenih uvjerenja Osnovnog suda u Staroj Pazovi i uvjerenja Ministarstva unutrašnjih poslova – direkcija policije Beograd , Komisija je utvrdila da su

u izjavi privrednog subjekta ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci dati tačni podaci o pravosnažnoj neosuđivanosti ovog pravnog lica i njegovog izvršnog direktora za krivična djela predviđena članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. za krivična djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

2. Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti tenderskom dokumentacijom predviđenog obaveznog uslova da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, aktom broj: 3811-62 od 24.02.2025 godine preko ESJN zatražila od Ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za "Korkovado" DOO Krnješevci, zaključno sa danom podnošenja zahtjeva 24.02.2025. godine.

Povodom ovog zahtjeva Komisije, "Korkovado" DOO je dana 26.02.2025. godine dostavila preko ESJN akt (uvjerenje) broj 000-437-20-00001/2025-0043024 od 25.02.2025. godine u kojem je navedeno da je poreski obveznik "Korkovado" DOO Krnješevci, platio dospjele obaveze evidentirane u poreskom računovodstvu na svim uplatnim računima javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu navedenog akta, Ministarstva finansija -Poreske uprave – Beograd, Komisija je izvršila provjeru koda 2576312148 i utvrdila da su u izjavi privrednog subjekta "Korkovado" DOO Krnješevci navedeni tačni podaci o tome da je ovaj ponuđač izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, te da je dostavljenom izjavom dokazao ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

Shodno navedenom, dokazom Poreske uprave da su na dan 25.02.2025. godine izmirene sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, te da je dostavljenom izjavom dokazao ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom, potvrđena je tačnost podataka u datoj izjavi privrednog subjekta ponuđača da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3. Radi provjere tačnosti podataka u datoj izjavi privrednog subjekta ponuđača o ispunjenosti tenderskom dokumentacijom predviđenog uslova za obavljanje djelatnosti da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Komisija je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci je uz ponudu, putem ESJN-a, dostavio skeniranu kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta Agencija za privredne registre Republike Srbije, registarski broj

2001755 od 06.02.2025. godine za Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge "Korkovado" DOO Krnješevci, u kojem su navedeni sljedeći podaci: PIB: 103703555, šifra djelatnost 4663 – trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama, lice u društvu – Dejan Stanojković, direktor.

Na osnovu navedenog Izvoda o registraciji privrednog subjekta Agencije za privredne subjekte Republike Srbije, Komisija je utvrdila da su u izjavi privrednog subjekta ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci navedeni tačni podaci o tome da je ovaj privredni subjekt upisan u Agenciju za privredne registre Republike Srbije, te da je datom izjavom dokazao ispunjenost navedenog uslova za obavljanje djelatnosti predviđenog tenderskom dokumentacijom.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci da nije vršio neprimjeren uticaj u postupku u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija je utvrdila da ovaj ponuđač nije prema članovima Komisije i ostalim predstavnicima naručioca u ovom postupku javne nabavke preduzeo bilo kakvu koruptivnu aktivnost u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, te ne postoji osnov iz člana 108 tačka 1 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci, da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija znajući vlasničku strukturu naručioca nalazi da ovlašćeno lice (izvršni direktor) ovog ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci, Dejan Stanojković nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepna, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik.

Shodno navedenom, Komisija nalazi da su u izjavi privrednog subjekta ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ZJN.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača "Korkovado" DOO Krnješevci o nepostojanju sukoba interesa iz člana 42 ZJN, Komisija, nalazi da za predmetne radove nije rađena tehnička dokumentacija, te da ponuđač, kao ni njegovo ovlašćeno i stručna lica nijesu učestvovala u izradi tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji i po kojem će se realizovati ugovor o javnoj nabavci, pa na njegovoj strani ne postoji razlog za sukob interesa iz člana 42 ZJN, kako je to i navedeno datoj izjavi privrednog subjekta.

Budući da je na osnovu pribavljenih dokaza od nadležnih organa i dokaza koje je ponuđač "Korkovado" DOO Krnješevci dostavio uz ponudu utvrđena tačnost podataka i dokaza za provjeru tačnosti u izjavi privrednog subjekta, ovog ponuđača, to ne postoji razlog za njegovo isključenje iz ovog postupka osnovom člana 135a stav 6 ZJN.

PRIJEDLOG ODLUKE

Komisija predlaže Direktor “Komunalno” DOO Kolašin da donese Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i isporuku nabavku mini utovarivača, kojom se kao najpovoljnija bira ispravna ponuda ponuđača “Korkovado” DOO Krnješevci.

Postupak pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda završen dana 10.03.2025. godine.

Izjašnjenje o prijedlogu Komisije

Ovlašćeno lice Naručioca – Dušan Simović, Direktor “Komunalno” DOO Kolašin prihvatio je prijedlog Komisije, dat u zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda broj 3811-91 od 10.03.2025.godine, da se kao najpovoljnija ponuda izabere ponuda ponuđača “Korkovado” DOO Krnješevci.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu odluke

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Dušan Simović